

„Luka Bar“ AD Bar

Broj: 2725

Mjesto i datum: Bar, 21.04.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice "Luka Bar" AD Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji "Osiguranje lučke imovine, radnika i osiguranje od odgovornosti" broj 2040, šifra postupka 110655 od 20.03.2026. godine, za Partiju I-Osiguranje imovine "Luka Bar" AD Bar, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji "Osiguranje lučke imovine, radnika i osiguranje od odgovornosti" broj 2040, šifra postupka 110655 od 20.03.2026. godine, za Partiju I-Osiguranje imovine "Luka Bar" AD Bar:

Za Partiju I

- 1) Ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica je najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	"Luka Bar" AD Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Ilija Pješčić
Kontakt osoba	Vilka Grabovica
Adresa	Obala 13. jula br. 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02002558

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	2040
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge
Opis predmeta nabavke	Osiguranje lučke imovine i radnika
Šifra postupka	110655
CPV šifra	66519000
Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Partija 1	Osiguranje imovine "Luka Bar" AD Bar
Partija 2	Kolektivno osiguranje zaposlenih lica "Luka Bar" AD Bar od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunsko kolektivno zdravstveno osiguranje (TBHI)
Partija 3	Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima i stvarima trećih lica
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	Partija I: 43,000.00€ Partija II: 37,000.00€ Partija III: 40,000.00€ UKUPNO: 120,000.00€

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Nije primjenljivo

4. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

5. Podaci o ispravnim ponudama

Naručilac je tenderskom dokumentacijom predvidio da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

- 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,
- 2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Naručilac je u skladu sa predmetom javne nabavke, tenderskom dokumentacijom zahtijevao da privredni subjekat posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju („Sl.list“, br.78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16, 146/21, 034/24), koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.

Predmetnim pozivom predviđena je obaveza ponuđača da podnese izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.

U cilju zaštite od neozbiljnih ponuđača, Naručilac je pozivom za javno nadmetanje precizirao obavezu ponuđačima da u ponudi dostave bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam

(7) dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Naručilac je Pozivom za javno nadmetanje u dijelu „Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke“ precizirao sljedeće:

- Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Rok izvršenja ugovora je godinu dana, počev od 22.04.2026. godine;
- Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar;
- Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema uredne mjesečne fakture, u 12 mjesečnih rata;
- Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke);
- Uslovi plaćanja su: izdate polise i ispravne fakture koje moraju sadržati broj ugovora po kojem se vrši plaćanje;
- Drugi uslovi: Za Partiju I za osiguranje imovine "Luka Bar" AD 1. PREDMET OSIGURANJA: Imovina Osiguranika prema ugovorenim sumama i/ili finansijskoj evidenciji, u koju spada imovina koja je u vlasništvu Osiguranika ili koju je uzeo ili dao u zakup ili korišćenje bez obzira na namjenu zakupljenog ili datog na korišćenje objekta. 2. OSIGURANI RIZICI 1. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - U obim pokriva osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti spadaju: požar, direktan udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letjelice, manifestacije i demonstracije. Požar je: vatra koja nastane izvan određenog ognjišta ili ga napusti, a sposobna je dalje da se širi vlastitom snagom. Ne smatra se da je požar nastao ako je osigurana stvar uništena ili oštećena jer je: bila izložena korisnoj vatri ili toploti radi obrade, prerade ili u druge svrhe (npr. pri peglanju, sušenju, prženju, pečenju, kivanju, zagrijavanju, dimljenju i sl.) ili zbog toga što je stvar pala ili ju je neko stavio u ognjište (peć, štednjak i sl.) ili na njega; pregorjela, osmudila se ili je propaljena zbog cigarete, žeravice, svjetiljke, peći i sl. Osiguranje ne pokriva štete na dimnjacima koje nastanu u vrijeme njihove upotrebe. Direktan udar groma: Osiguranje pokriva štetu koju na osiguranim stvarima prouzrokuje udar groma svojom toplotnom i rušilačkom moći ili koja nastane zbog udara predmeta što ih je udar groma razorio ili bacio na osiguranu stvar. Osiguranje ne pokriva štetu: na električnim mašinama, aparatima i električnim vodovima nastalu zbog djelovanja toka električne struje, pregrijavanja zbog preopterećenja i atmosferskih uticaja (statičkih napetosti i indukcije zbog atmosferskih pražnjenja ili sličnih pojava); koju je prouzrokovao udar groma sa

prenosom električne energije po električnim vodovima, kao ni štete na osiguračima bilo koje vrste, zaštitnim kontaktima, odvodnicima napona, gromobranskim i sl. uređajima koja nastane zbog njihovog djelovanja. Eksplozija: je nenadano oslobađanje sile koja nastane zbog težnje pare i plinova da se prošire. Kod posuda (kotlova, cijevi i sl.) eksplozijom se smatra ako zid posude popusti u tolikoj mjeri da se pritisak u posudi trenutno izjednači sa spoljnim pritiskom. Osiguranje ne pokriva štete nastale zbog: miniranja koje je obavljao osiguranik ili zbog dozvoljenog miniranja koje obave drugi; eksplozije u prostoru za unutrašnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na mašinama; eksplozije koja je redovna pojava u proizvodnom postupku; eksplozivnog izduvavanja iz peći i sl. uređaja; Eksplozije biološkog karaktera, probijanja zvučnog zida; eksplozije koja nastane u posudama pod pritiskom (kotlovima, cijevima i sl.) zbog dotrajalosti, iskorištenosti ili prevelike količine hrđe, kamenca ili nataloženog mulja u posudi; ali u pokriću je šteta nastala na drugim osiguranim stvarima zbog eksplozije posude. Oluja: je vjetar brzine najmanje 17,2 m u sekundi, odnosno 62 km na sat (8 stepeni po Boforovoj skali). Smatraće se da je bila oluja ako je vjetar u kraju gdje se nalazi oštećena stvar lomio grane i stabla ili ošteti redovno održavane zgrade. Ako je brzina vjetra sumnjiva, osiguranik je mora dokazati podacima hidrometeorološkog zavoda. Osiguranje pokriva samo štete koje nastanu zbog neposrednog djelovanja oluje ili neposrednog udara predmeta koje je na osiguranu stvar oborila ili bacila oluja. Pokrivena je i šteta koja nastane zbog prodora atmosferskih padavina kroz otvore koje je načinila oluja. Osiguranje ne pokriva štete nastale: zbog prodiranja kiše, grada (tuče), snijega ili drugog kroz otvorene prozore ili druge otvore na zgradama, osim prodora kroz otvore koje je načinila oluja; na stvarima smještenim na otvorenom prostoru (u kupovima, stogovima i sl.), pod nadstrešnicama i u otvorenim zgradama; na zgradi koja nije izgrađena na način uobičajen za gradnju u tom mjestu, ili koja je slabo održavana ili dotrajala; na rasprostrtim plastičnim folijama. Grad: Osiguranje pokriva štetu koja nastane kada grad (tuča) udarom ošteti osiguranu stvar tako da je razbije, probije, otkrhne ili, ukoliko osigurana stvar pukne ili promijeni oblik zbog udara. Pokrivena je, takođe, i šteta koja nastane zbog ulaza atmosferskih padavina kroz otvore koje je napravio grad (tuča). Osiguranje ne pokriva štete na rasprostrtim plastičnim folijama i na slabo održavanim i dotrajalim zgradama. Udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat: Osiguranje pokriva samo štetu koja na osiguranim zgradama nastane zbog udara osiguranikovog motornog vozila ili osiguranikove pokretne radne mašine. Pad letjelice: Osiguranje pokriva štetu koja nastane kada letilica bilo koje vrste (motorna letilica, jedrilica, helikopter, raketa, balon i sl.) padne na osiguranu stvar ili udari u nju. Smatra se da je nastao osigurani slučaj ako je osiguranu stvar uništila ili oštetila letilica, njeni djelovi ili predmeti iz nje. Manifestacije i demonstracije: Manifestacija, odnosno demonstracija organizovano je ili spontano javno izražavanje raspoloženja grupe ljudi. Pokrivene su samo one štete koje su nastale zbog manifestacija, odnosno demonstracija koja su mjerodavni državni organi dopustili. Smatra se da je nastupio osigurani slučaj ako su manifestanti, odnosno demonstranti uništili ili oštetili osigurane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, potpaljivanje i sl.). Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti se ugovara na sumu osiguranja koja predstavlja sadašnju knjigovodstvenu vrijednost. Spisak objekata sa lokacijama i površinom je dat u tehničkoj specifikaciji. -Dopunski rizici uz osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti 2. Osiguranje od Izliva vode iz

kanalizacionih i vodovodnih cijevi Osiguranje pokriva štete nastale zbog izlivanja vode iz vodovodnih i odvodnih (kanalizacionih) cijevi kao iz uređaja za toplovodno i parno grijanje te drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepljenja (loma, prsnuća ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja, iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, osiguranje, takođe, pokriva štetu nastalu zbog izlivanja vode iz splinkerskog uređaja za gašenje požara. 3. Osiguranje od Poplava, bujica i visokih voda Poplavom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje terena od stalnih voda (rijeka, jezera, mora i dr.) usljed toga što se voda izlila iz korita ili provalila odbrambeni nasip ili branu, izlivanje vode usljed izvanredno visoke plime i talasa na moru i jezerima neobične jačine, kao i od nadolaženja vode iz vještačkih jezera. Poplavom se smatra i neočekivano plavljenje terena usljed naglog obrazovanja velike količine vodene mase koja nastaje kao posljedica provale oblaka. Bujicom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usljed jakih atmosferskih padavina i sliva ulicama i putevima. 4. Osiguranje od Opasnosti zemljotresa Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe. Osiguravač je dužan nadoknaditi samo štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 5 (pet) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali. Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa ili su indirektna posljedica zemljotresa. Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. IZJAVA O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA - Osiguravač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24), UGOVORNE KLAUZULE - Klauzula o podosiguranju Osiguravač prihvata da osigura imovinu bez primjene stava 1. člana 1033. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24), odnosno osiguravač prihvata da načelo podosiguranja (pravilo proporcije) neće biti primjenjivano prilikom obračuna štete po navedenim rizicima. Klauzula 72 sata Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata, a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja. UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE - Utvrđivanje visine naknade za osnovne i dopunske požarne rizike 1) u slučaju uništenja—prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrijednost ostatka; 2) u slučaju oštećenja—u visini troškova popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme osiguranog slučaja umanjениh za iznos procenjenog rabaćenja i vrijednosti ostatka. Opšte i posebne uslove osiguranja koje se odnose na predmetne rizike Ponuđač je dužan priložiti ponudi;

- Drugi uslovi: Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu kojom se obavezuju da će 30 dana prije isteke polise osiguranja dostaviti Naručiocu analitičke podatke o isplaćenim i rezervisanim štetama po predmetnoj polisi, odnosno po ranijim polisama osiguranja za period od dvije godine, ukoliko se radi o osiguranju u kontinuitetu kod istog osiguravača

Tačkom 3 tenderske dokumentacije i pozivom za nadmetanje definisano je da je procijenjena vrijednost predmeta nabavke po partijama i to:

Partija 1: Osiguranje imovine "Luka Bar" AD Bar procijenjene vrijednosti 43,000.00€.

Takođe, tačkom 3 tenderske dokumentacije je definisano da nije primjenljivo sljedeće: zajednička nabavka, centralizovana nabavka, elektronska aukcija, elektronski katalog. Nadalje, varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane i nabavka nije rezervisana.

Način utvrđivanja ekvivalentnosti nije primjenljiv budući da se nigdje kroz specifikaciju ne spominje robni znak, patent, tip ili proizvođač, pa samim tim nijesu navedene riječi „ili ekvivalent“.

Tačkom 5 tenderske dokumentacije, definisano je da će se privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Takođe, tačkom 6 tenderske dokumentacije SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI definisano je da je ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

Tačkom 7 tenderske dokumentacije definisana je metodologija vrednovanja ponuda i to:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

Koristiće se **relativna (proporcionalna) metoda** na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Za Partiju I

☐ odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativna (proporcionalna) na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 90 bodova, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{Ponuđena cijena}) * 90$$

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok za isplatu šteta (u danima) na način što se najmanji ponuđeni rok isplate šteta podijeli sa ponuđenim rokom isplate šteta i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najmanji ponuđeni rok isplate šteta}) / C (\text{Ponuđeni rok isplate šteta}) * 10$$

Tačkom 8 tenderske dokumentacije definisan je jezik ponude i to: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Tačkom 10 tenderske dokumentacije „uslovi za aktiviranje garancije ponude“, precizirano je da će se garancija ponude aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

Naručilac je tačkom 11 tenderske dokumentacijom naveo da tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

Uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude (tačka 12), precizirano je:

“Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu Izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije”.

Tačkom 13 predmetne tenderske dokumentacije predviđen je način zaključivanja i izmjene ugovora o javnoj nabavci.

Ugovor između Naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

1. Jedinične cijene svih usluga, za sve partije, bez uračunatog PDV-a prema ponudi izvršioca;
2. Ukupna ugovorena vrijednost bez uračunatog PDV-a, za svaku partiju;
3. U skladu sa odredbama člana 27 Zakona o PDV-u, usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a;
4. Izvršilac se obavezuje da će usluge osiguranja vršiti u svemu u skladu sa Zakonom o osiguranju („Službeni list RCG“, br.78/06, 19/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16, 146/21 i 34/24), kao i

saglasno polisama i opštim i posebnim uslovima osiguranja koji su sastavni i obavezujući dio prihvaćene Ponude;

5. Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana;
6. Naručilac će ovlastiti lice koje će pratiti realizaciju ugovora;
7. Raskid ugovora

a) jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako Naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

b) sporazumni raskid ugovora

Ukoliko dođe do sporazumnog raskida ugovora, Naručilac će u roku od sedam radnih dana vratiti ponuđaču čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija garanciju za dobro izvršenje ugovora.

8. Na sve što nije regulisano ugovorom o javnoj nabavci, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24);
9. Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine, 03/23 od 10.01.2023. godine, 11/23 od 27.01.2023. godine i 84/24 od 06.09.2024. godine).

Tačkom 14 tenderske dokumentacije predviđena je mogućnost dostavljanja zahtjeva za pojašnjenje ili izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije.

U tački 15 tenderske dokumentacije data je izjava Naručioca o nepostojanju sukoba interesa koja je svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke, lica koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke i članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke.

Naručilac je dao Uputstvo o pravnom sredstvu u tački 16 tenderske dokumentacije.

Pozivom za nadmetanje definisano je da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.04.2026. godine do 12:00 sati i da će se otvaranje ponuda održati dana 06.04.2026. godine u 12:00 sati.

U skladu sa članom 134 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je nakon otvaranja ponuda izvršila pregled i ocjenu ponuda, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, i utvrdila sledeće:

1. Ponuda ponuđača Osiguravajuće društvo „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica

U postupku pregleda ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač putem ESJN-a, dana 06.04.2026. godine u 09:57 časova, dostavio samostalnu ponudu #158231.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica u ponudi podnijetoj putem ESJN-a, dostavio generisanu i verifikovanu elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica, Ivana Lera, Obrazac 1-Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da su navedeni podaci tačni, istiniti i provjerljivi, te da prihvata svaku eventualnu odgovornost u vezi sa tim i da se obavezuje da će na zahtjev Naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je nosilac zajedničke ponude postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

U Izjavi privrednog subjekta, ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica je naveo podatke o postupku javne nabavke i naručiocu, kao i podatke o privrednom subjektu.

Takođe, u Izjavi privrednog subjekta ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica je naveo:

- da podnosi samostalnu ponudu;
- da ne ustupa dio predmeta javne nabavke podugovaraču;
- da ne koristi sposobnosti drugog subjekata;
- da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama;
- da je privredni subjekat izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;
- da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca);
- da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukoba interesa iz člana 41 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, te da ovlašćeno lice privrednog subjekta nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala i da sa predstavnikom naručioca nije bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, da nije srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik;
- da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukoba interesa iz člana 42 Zakona o javnim nabavkama, te da privredni subjekat nije učestvovao u izradi ili vršio reviziju tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke

specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, da ovlašteno lice ili stručno lice privrednog subjekta nije učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i da privredni subjekat nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta Naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova;

- da posjeduje sposobnost za obavljanje djelatnosti i to:
 - 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? ☐ Da Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi: "-Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja broj 896-2/08 od 23.01.2009. godine, izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja, kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova svih vrsta neživotnog osiguranja Društvu za osiguranje "SWISS osiguranje" A.D. Podgorica; - Rješenje o davanju saglasnosti za promjenu naziva broj 03-926/2-20 od 14.01.2021. godine izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja, kojim se daje saglasnost za promjenu naziva društvu za osiguranje "SWISS osiguranje" A.D. Podgorica u naziv Osiguravajuće društvo "GRAWE neživotno osiguranje" A.D. Podgorica. skraćeni naziv "GRAWE neživotno osiguranje" A.D.".

Polazeći od navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Izjava privrednog subjekta ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom i pravilno je sačinjena, odnosno sačinjena je u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izjave koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“ broj 114/24).

Ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica je u ponudi, dostavio original garancije ponude za Partiju I. Garancija ponude za Partiju I izdata je od strane „NLB Banka“ AD Podgorica, broj GC2026/631 od 09.02.2026. godine, na iznos 860.00 eura, sa rokom važenja do 12.06.2026. godine.

Kako je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u dijelu „rok važenja ponude“ precizirano „Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda“, otvaranje ponude je 06.04.2026. godine u 12:00 časova, a zatim u dijelu "garancija ponude" između ostalog precizirano da je ponuđač "dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam dana nakon isteka važenja ponude....",

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da garancija ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, važi 67 dana od dana otvaranja ponuda.

Polazeći od naprijed navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, a u skladu sa članom 134 stav 1 ZJN, gdje je precizirano da se "pregled i ocjena ponuda vrši nakon otvaranja ponuda bez učešća ponuđača, provjerom, da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 ovog zakona, utvrdila da ne postoji osnov za isključenje ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Nakon pregleda ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila ocjenu ispravnosti ponude i utvrdila sljedeće:

Predmetna ponuda je sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

U Finansijskom dijelu ponude u koloni „Odgovor“, ponuđač je u skladu sa zahtjevom traženim Pozivom za javno nadmetanje, dostavio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije Naručioca, opisan je predmet nabavke, jedinice mjere i količine u skladu sa tehničkom specifikacijom.

U skladu sa članom 120 stav 7 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je ponudio za Partiju I cijenu u iznosu 42,563.57€ bez uračunatog PDV-a.

Za Partiju I

Ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, je u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi u dijelu "odgovor/napomena", dao sljedeći odgovor:

- Rok važenja ponuda je 60 dana od dana otvaranja ponuda;
- Rok izvršenja ugovora je godinu dana, počev od 22.04.2026. godine;
- Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar;
- Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana prijema uredne mjesečne fakture, u 12 mjesečnih rata;
- Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača. Žiro račun: 530-10042-54 Banka: NLB Banka;
- Uslovi plaćanja su: izdate polise i ispravne fakture koje moraju sadržati broj ugovora po kojem se vrši plaćanje;
- Za Partiju I za osiguranje imovine "Luka Bar" AD 1. PREDMET OSIGURANJA: Imovina Osiguranika prema ugovorenim sumama i/ili finansijskoj evidenciji, u koju spada imovina koja je u vlasništvu Osiguranika ili koju je uzeo ili dao u zakup ili korišćenje bez obzira na namjenu zakupljenog ili datog na korišćenje objekta. 2. OSIGURANI RIZICI 1. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - U obim pokrića osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti spadaju: požar, direktan udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letjelice, manifestacije i demonstracije. Požar je: vatra koja nastane izvan određenog ognjišta ili ga napusti, a sposobna je dalje da se širi vlastitom snagom. Ne smatra se da je požar nastao

ako je osigurana stvar uništena ili oštećena jer je: bila izložena korisnoj vatri ili toploti radi obrade, prerade ili u druge svrhe (npr. Pri peglanju, sušenju, prženju, pečenju, kuvanju, zagrijavanju, dimljenju i sl.) ili zbog toga što je stvar pala ili ju je neko stavio u ognjište (peć, štednjak i sl.) ili na njega; pregorjela, osmudila se ili je propaljena zbog cigarete, žeravice, svjetiljke, peći i sl. Osiguranje ne pokriva štete na dimnjacima koje nastanu u vrijeme njihove upotrebe. Direktan udar groma: Osiguranje pokriva štetu koju na osiguranim stvarima prouzrokuje udar groma svojom toplotnom i rušilačkom moći ili koja nastane zbog udara predmeta što ih je udar groma razorio ili bacio na osiguranu stvar. Osiguranje ne pokriva štetu: na električnim mašinama, aparatima i električnim vodovima nastalu zbog djelovanja toka električne struje, pregrijavanja zbog preopterećenja i atmosferskih uticaja (statičkih napetosti i indukcije zbog atmosferskih pražnjenja ili sličnih pojava); koju je prouzrokovao udar groma sa prenosom električne energije po električnim vodovima, kao ni štete na osiguračima bilo koje vrste, zaštitnim kontaktima, odvodnicima napona, gromobranskim i sl. uređajima koja nastane zbog njihovog djelovanja. Eksplozija: je nenadano oslobađanje sile koja nastane zbog težnje pare i plinova da se prošire. Kod posuda (kotlova, cijevi i sl.) eksplozijom se smatra ako zid posude popusti u tolikoj mjeri da se pritisak u posudi trenutno izjednači sa spoljnim pritiskom. Osiguranje ne pokriva štete nastale zbog: miniranja koje je obavljao osiguranik ili zbog dozvoljenog miniranja koje obave drugi; eksplozije u prostoru za unutrašnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na mašinama; eksplozije koja je redovna pojava u proizvodnom postupku; eksplozivnog izduvavanja iz peći i sl. uređaja; Eksplozije biološkog karaktera, probijanja zvučnog zida; eksplozije koja nastane u posudama pod pritiskom (kotlovima, cijevima i sl.) zbog dotrajalosti, iskorištenosti ili prevelike količine hrđe, kamenca ili nataloženog mulja u posudi; ali u pokriću je šteta nastala na drugim osiguranim stvarima zbog eksplozije posude. Oluja: je vjetar brzine najmanje 17,2 m u sekundi, odnosno 62 km na sat (8 stepeni po Boforovoj skali). Smatraće se da je bila oluja ako je vjetar u kraju gdje se nalazi oštećena stvar lomio grane i stabla ili oštetio redovno održavane zgrade. Ako je brzina vjetra sumnjiva, osiguranik je mora dokazati podacima hidrometeorološkog zavoda. Osiguranje pokriva samo štete koje nastanu zbog neposrednog djelovanja oluje ili neposrednog udara predmeta koje je na osiguranu stvar oborila ili bacila oluja. Pokrivena je i šteta koja nastane zbog prodora atmosferskih padavina kroz otvore koje je načinila oluja. Osiguranje ne pokriva štete nastale: zbog prodiranja kiše, grada (tuče), snijega ili drugog kroz otvorene prozore ili druge otvore na zgradama, osim prodora kroz otvore koje je načinila oluja; na stvarima smještenim na otvorenom prostoru (u kupovima, stogovima i sl.), pod nadstrešnicama i u otvorenim zgradama; na zgradi koja nije izgrađena na način uobičajen za gradnju u tom mjestu, ili koja je slabo održavana ili dotrajala; na rasprostrtim plastičnim folijama. Grad: Osiguranje pokriva štetu koja nastane kada grad (tuča) udarom ošteti osiguranu stvar tako da je razbije, probije, otkrhne ili, ukoliko osigurana stvar pukne ili promijeni oblik zbog udara. Pokrivena je, takođe, i šteta koja nastane zbog ulaza atmosferskih padavina kroz otvore koje je napravio grad (tuča). Osiguranje ne pokriva štete na rasprostrtim plastičnim folijama i na slabo održavanim i dotrajalim zgradama. Udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine u osigurani građevinski objekat: Osiguranje pokriva samo štetu koja na osiguranim zgradama nastane zbog udara osiguranikovog motornog vozila ili osiguranikove pokretne radne mašine. Pad letjelice: Osiguranje pokriva štetu koja nastane kada letilica bilo koje vrste (motorna letilica, jedrilica, helikopter, raketa,

balon i sl.) padne na osiguranu stvar ili udari u nju. Smatra se da je nastao osigurani slučaj ako je osiguranu stvar uništila ili oštetila letilica, njeni djelovi ili predmeti iz nje. Manifestacije i demonstracije: Manifestacija, odnosno demonstracija organizovano je ili spontano javno izražavanje raspoloženja grupe ljudi. Pokrivene su samo one štete koje su nastale zbog manifestacija, odnosno demonstracija koja su mjerodavni državni organi dopustili. Smatra se da je nastupio osigurani slučaj ako su manifestanti, odnosno demonstranti uništili ili oštetili osigurane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, potpaljivanje i sl.). Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti se ugovara na sumu osiguranja koja predstavlja sadašnju knjigovodstvenu vrijednost. Spisak objekata sa lokacijama i površinom je dat u tehničkoj specifikaciji. -Dopunski rizici uz osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

2. Osiguranje od Izliva vode iz kanalizacionih i vodovodnih cijevi Osiguranje pokriva štete nastale zbog izlivanja vode iz vodovodnih i odvodnih (kanalizacionih) cijevi kao iz uređaja za toplovodno i parno grijanje te drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, do kojeg je došlo zbog oštećenja ili začepljenja (loma, prsnuća ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja, iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, osiguranje, takođe, pokriva štetu nastalu zbog izlivanja vode iz splinkerskog uređaja za gašenje požara.

3. Osiguranje od Poplava, bujica i visokih voda Poplavom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje terena od stalnih voda (rijeka, jezera, mora i dr.) usljed toga što se voda izlila iz korita ili provalila odbrambeni nasip ili branu, izlivanje vode usljed izvanredno visoke plime i talasa na moru i jezerima neobične jačine, kao i od nadolaženja vode iz vještačkih jezera. Poplavom se smatra i neočekivano plavljenje terena usljed naglog obrazovanja velike količine vodene mase koja nastaje kao posljedica provale oblaka. Bujicom se smatra stihijsko neočekivano plavljenje terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usljed jakih atmosferskih padavina i sliva ulicama i putevima.

4. Osiguranje od Opasnosti zemljotresa Štete od zemljotresa obuhvaćene su osiguranjem samo ako je zemljotres seizmografski zabilježen kod mjerodavne seizmografske službe. Osiguravač je dužan nadoknaditi samo štetu uzrokovanu zemljotresom jačine 5 (pet) ili više stepeni po Mercalli-Cancani-Siebergovoj (MCS) skali. Osiguranjem, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene su štete od uništavanja ili oštećenja osiguranih predmeta koja su nastala od zemljotresa ili su indirektna posljedica zemljotresa. Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja.

IZJAVA O PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA - Osiguravač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24),

UGOVORNE KLAUZULE - Klauzula o podosiguranju Osiguravač prihvata da osigura imovinu bez primjene stava 1. člana 1033. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24), odnosno osiguravač prihvata da načelo podosiguranja (pravilo proporcije) neće biti primjenjivano prilikom obračuna štete po navedenim rizicima. Klauzula 72 sata Ugovoreno je da će se bilo koja materijalna šteta ili gubitak osigurane imovine, nastao u periodu od 72 uzastopna sata, a uzrokovan olujom, poplavom ili zemljotresom se smatrati jednim štetnim događajem i ta odredba će se primjenjivati u smislu obračuna franšize ugovorene polisom osiguranja.

UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE - Utvrđivanje visine naknade za osnovne i dopunske požarne rizike 1) u slučaju uništenja—prema vrijednosti osigurane stvari u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrijednost ostatka; 2) u

slučaju oštećenja—u visini troškova popravke po cijenama materijala i rada u vrijeme osiguranog slučaja umanjenih za iznos procijenjenog rabaćenja i vrijednosti ostatka. Opšte i posebne uslove osiguranja koje se odnose na predmetne rizike Ponuđač je dužan priložiti ponudi;

- Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu kojom se obavezuju da će 30 dana prije isteka polise osiguranja dostaviti Naručiocu analitičke podatke o isplaćenim i rezervisanim štetama po predmetnoj polisi, odnosno po ranijim polisama osiguranja za period od dvije godine, ukoliko se radi o osiguranju u kontinuitetu kod istog osiguravača. Izjava o prihvatanju zahtjeva Naručioca broj: 1216 od 01.04.2026. godine.

Polazeći od napred navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku ocjene ponude ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, a u skladu sa članom 134 stav 1 ZJN, gdje je precizirano da se "pregled i ocjena ponuda vrši nakon otvaranja ponuda bez učešća ponuđača, provjerom, da li postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ovog zakona", utvrdila da ne postoji razlog za neispravnost ponude ovog ponuđača u smislu člana 133 Zakona o javnim nabavkama i ponudu ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, ocijenila kao ispravnu u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama gdje je precizirano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona", za dalji postupak vrednovanja.

6. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Za Partiju I

☐ odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativna (proporcionalna) na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 90 bodova, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{Ponuđena cijena}) * 90$$

U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se rok za isplatu šteta (u danima) na način što se najmanji ponuđeni rok isplate šteta podijeli sa ponuđenim rokom isplate šteta i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najmanji ponuđeni rok isplate šteta}) / C (\text{Ponuđeni rok isplate šteta}) * 10$$

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

Za Partiju I

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica	90	10	100.00

Nakon vrednovanja ponuda, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.

U cilju provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac se zahtjevom broj: 2434 od 07.04.2026. godine obratio Ministarstvu pravde Crne Gore, Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju za izdavanje podataka iz kaznene evidencije za ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica i njegovog izvršnog direktora.

Ministarstvo pravde Crne Gore, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju je u formi originala, dostavilo sljedeće:

- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 0804-6138/26 od 09.04.2026. godine da za pravno lice "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 0804-6138/26-1 od 09.04.2026. godine da za Ivana Lera, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Na osnovu dostavljenih dokaza izdatih od Ministarstva prave, Direkcije za kaznenu i prekršajnu, kao nadležnog organa za vođenje kaznene evidencije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač Osiguravajuće društvo „Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, istinito prikazao podatke u Izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da ponuđač i njegov izvršni direktor niju su pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u Pozivu za javno nadmetanje i članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore" br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

U cilju provjere tačnosti podataka navedenih u izjavama privrednih subjekta, a u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac se putem CeJN-a, dana 07.04.2026. godine, zahtjevom broj: 2435 obratio Poreskoj

upravi Crne Gore za dostavljanje dokaza o izmirenju svih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje za dokumentacijom ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica.

Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike VPO je putem CeJN-a, dana 21.04.2026. godine, dostavila:

- Uvjerjenje Poreske uprave, Sektor za velike poreske obveznike VPO broj: 07-430/2026-64474/2 od 20.04.2026. godine da je poreski obveznik AD „Grawe neživotno osiguranje“, PIB 02096064, sa sjedištenjm u Podgorici, Josipa Broza Tita br. 23A, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 07.04.2026. godine podnio poreske prije i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
 - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
 - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
 - poreza na pemije osiguranja zaključno sa 02/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 8 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja, propisano da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćanju do 15-og u tekućem mjesecu, a kako je Zahtjev Poreskoj upravi upućen 07.04.2026. godine, jasno je da su ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, bio je dužan da izmiri sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje zaposlenih zaključno sa 02/2026. godine.

Na osnovu dokaza izdatog od Poreske uprave, kao nadležnog organa, koji potvrđuje da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Crne Gore, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke ocjenjuje da je ovaj obavezni uslov ispunjen u skladu sa Pozivom za nadmetanje iz predmetne tenderske dokumentacije, članom 99 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore” br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

U cilju provjere izjave privrednog subjekta da li privredni subjektat posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju („Sl.list“, br.78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16, 146/21, 034/24), koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja, ponuđač je putem ESJN-a dostavio:

- Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja broj: 896-2/08 od 23.01.2009. godine, izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u dijelu Registar društava za osiguranje <https://ano.me/registar-drustava->

za-osiguranje/ provjerila validnost Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja broj: 896-2/08 od 23.01.2009. godine za Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica i utvrdila da je isto validno budući da nije oduzeto-ukunuto rješenjem nadležnog organa.

Na osnovu dostavljenih rješenja izdatih od strane nadležnog organa, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica istinito prikazao podatke u Izjavi privrednog subjekta i ispunio uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno dokazao da ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje i članom 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Polazeći od napred navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, u postupku provjere podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta, ponudu ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica, ocijenila kao ispravnu u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama gdje je precizirano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu Naručioca da kao ekonomski najpovoljniju ponudu za Partiju I-Osiguranje imovine "Luka Bar" AD Bar, izabere ponudu ponuđača Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica za ponuđenu cijenu u iznosu od 42,563.57€ bez PDV-a.

Na osnovu svega predhodno izrečenog, ovlašćeno lice Naručioca je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu Odluke.

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Osiguravajuće društvo "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica

Josipa Broza Tita br. 23A, 81000 Podgorica

PIB: 02096064

e-mail: milena.zekovic@grawe.me

telefon: 020/657-300

web adresa: www.grawe.me

Ovlašćeno lice Osiguravajućeg društva "Grawe neživotno osiguranje" AD Podgorica je izvršni direktor Ivan Lero.

8. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



Ilija Pješčić, dipl.prav.

(potpis)